



# Ku Na Ritshwa eNtshaveni

Julie Smith-Belton

Kirsty Paxton


Nadene Reignier

# Ku Na Ritshwa eNtshaveni

Buku leyi i ya

---







bookdash.org

Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative volunteers to create new African storybooks that anyone can freely print, translate and distribute. Then we work with partners to give those books to preschool children to own.

To find out more, and to download beautiful, open-licensed, print-ready books, visit [bookdash.org](http://bookdash.org).

*Ku Na Ritshwa eNtshaveni*  
(*There's a Fire on the Mountain*)

Illustrated by Julie Smith-Belton

Written by Kirsty Paxton

Designed by Nadene Reignier

Translated by Nal'ibali

with the help of the Book Dash participants in the Virtual Book Dash on 15 May 2021.

ISBN: 978-1-77632-539-9

Typeset in Overlock and Noto Sans

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence**  
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.



# Ku Na Ritshwa eNtshaveni

Julie Smith-Belton

Kirsty Paxton

Nadene Reignier





Ku na ntlangu lowu mina  
na vanghana va mina hi  
rhandzaka ku wu tlanga.

"Ku na ritshwa entshaveni.  
Tsutsumani, tsutsumani!  
Ku na ritshwa entshaveni.  
Tsutsumani, tsutsumani!"



Hiloko siku rin'wana ku va na ritshwa  
hakunene entshaveni. A ku ri ritshwa  
lerikulu leri a ri ya emahlweni ri nga timeki.



Ku tshwe miako ya khale  
leyikulu, tibuku, mirhi na byanyi.  
Tihelikopitara ti timele  
ndzilo hi mati, vatimelandzilo va  
vurhena va pfulela tiphayiphi  
ta vona.



Hiloko vanhu va *tsutsuma*. Va dodombisane na  
tibuku ta vona ni minkwama va balekela  
musi na malangavi.






Endzhaku ka masiku manharhu,  
malangavi a ma timeriwile.

Vatimelandzilo va kote ku humula.





Ntshava a yi funengetiwe hi nsiti. Loko hi ya  
ehenhla ka yona, a ku vonaka maribye ni nhova  
leyi tshweke ntsena.

A swi twisa ku vava.




Ku fikela loko siku rin'wana ... ku hluka  
swimilana swo tshwuka exikarhi ka nsiti.

"Vonani, vonani. Ku nga va ku ri yini?"





Swimilana leswi  
swo tshwuka  
swi hamba  
swi kula swi  
va makhon'wa yo  
saseka yo tshwuka ma  
tlhela ma leha.





Hiloko ku tlhava swiluva leswikulu swo tshwuka exikarhi ka byanyi bya rihlaza, swi baleka bya vholikheno. A wu vona onge i machupu yo bumbula yo tshwuka lawa ehenhla ka wona ma nga ni swirhabyana swa xitshopani leswi khomeke swiluva, leswi u nga ehleketa ka onge swi endliwe hi munhu.

Ntshava hinkwayo yi funengetiwe hi byanyi bya rihlaza na swimidyana.



Kutani ku hluka swmilana swa tifene laha ku humeke nhlangasi loko mpfula ya ha ka na.



Hala tlhelo a ku ri  
na makhon'wa yo  
leha yo tswuka  
ni ya pinki.



Xikan'wekan'we hi vone ntshava  
hinkwayo yi funengetiwe hi  
swimilana leswi se a ku hundze  
malembe swi nga vonaki.



Se a ku ri na vutomi!



